

**Hè(i) un temps  
de can / lop /  
diable.**

**Hè(i) un  
freid / hred  
de can.**

**Plau a  
pishòrra.**

**Hè(i)  
un temps  
poirit.**

**Que pela !**

**Quin mau temps  
/ Quau mau  
temps !**

**(Que) i a  
rosada.**

**(Que) i a  
plavin(h)a /  
arrosilh /  
brosina.**

**(Que) i a  
aigats.**

**(Que) pisha !**

**Lo temps  
(que)  
marganha.**

**(Que) i a  
nevassadas .**

**Lo cèu  
menaça.**

**Son plujas a  
desligar de  
cèu.**

**(Que) plau a  
còps de herrat  
/ a honilhs / a  
paladas.**

**(Que) i a  
ventòrlas .**

**(Que) i a  
gelibre.**

**(Que)  
s'escalorís / las  
temperaturas  
(que) pujan.**

**(Que) s'esfredís /  
las temperaturas  
(que) baishan.**

**Lo cèu  
(que) es  
cobèrt.**

**Lo cèu (qu')  
es entelat.**

**Lo cèu (qu')  
es gris / (Que)  
gris(ard)aja.**

**Lo temps  
se  
g(u)asta.**

**Lo temps  
(qu') es de  
glaç / es  
glaciau.**

**Lo temps  
(qu') es  
agradu.**

**Lo temps  
(qu') es  
desagradu.**

**La jornada  
(qu') es  
plujosa / es  
de plugèir.**

**La jornada  
(qu') es  
auratjosa.**

**Lo temps  
(qu') es clar.**

**Hè(i) un temps  
suberbèth.**

**Hè(i) un  
temps dau  
diable.**

**Hè(i) un  
temps  
hastiau.**

**Lo cèu  
(qu') es  
encrumit.**

**Lo temps (que)  
mercandeja.**

**Lo temps (qu')  
es cambiadís.**

**Lo temps (que)  
vira bèth.**

**Lo cèu (qu')  
es hòrt.**

**Hè(i)  
calorassa /  
caumàs.**

**Lo cèu (qu') es  
esbaudit.**

**Lo cèu (qu') es  
esmerat.**

**(Que)  
ventoleja.**

**(Que) i a  
eslombrics /  
eslambrecs.**

**Lo tron (que)  
bron(z)ís /  
borromba.**

**Lo temps  
(que)  
s'emp(e)ricla.**

**(Que) i a  
esclaridas.**

**Lo temps (qu')  
es radiós.**

**(Qu') es lo  
sequè(i)r / la  
sequè(i)ra /  
lo secarèr.**

**(Que) i a una  
proveta de  
só.**

abraçar quauqu'un prau permèir còp	aver / auger un accident de veitura / una tumada	non pas se rasar	hèser son permèir vòl d'elicoptèr
hèser naturisme	se maridar	deishar son conjunt	plantar legumes
córrer un maraton	auger una bèra co(i)hadura	se maquilhar hòrt	portar cauças cortas
nadar dens la mar	hèser una crosièra sus la Mar Gran(d)a	pujar au som dau pic Vinhamala	sortir shens lunetas de sorelh
portar un bonet de perissa	crompar resents de Nadau	cuelhir ceps	béver una tisana
legir un libre a la terrassa d'un cafè	tón(d)er la pelosa	bronzar, usclar au sorelh	córrer damb son can

escriber poèmas en gaitant per la frinèsta	minjar glaças	minjar garbura	hèser un pelegrinatge a Lorda
béver bièrra	béver vin	béver aigardent	plantar un aubre
minjar hòrt de chocolat	béver còctels damb una calamet	hèser surf	començar de bastir un ostau
randolejar a la campanha	gahar un vòl Nava-lòrc - París	se permenar dens lo pinhadar	convéncer quauqu'un de non pas hèser quauquarren
emprenhar d'un dròlle	convéncer quauqu'un de hèser quauquarren	hèser òras suplementàrias au tribalh	gahar la gripa
mancar lo bus	lavar las frinèstas	netejar / gringonar	non pas venir au tribalh

esperar lo tren qu'es tardèir	vesitar La Gàrdia	descobrir l'Entre-Duas-Mars	hèser una corruda
anar au cinèma	anar au teatre	auger un talhèir d'occitan	badar lo cèu
revisar per un examen	inventar un dequerò revolucionari	pérder hòrt de moneda	pescar
ganhar hòrt d'argent	cuelhir flors	se permendar dens un parc	hèser ròller
anar dens un parc de divertiment	se banhar dens una piscina obèrta	anar sus « Insta »	contemplar lo paisatge
hèser tablèus Excel o Calc	se pelejar damb son galant / sa galanta	hèser pintrura	amassar espargues

escotar cant polifonic	escotar rock occitan	escotar musica classica	vesitar campanèirs / cloquèirs
hèser campatge	amorejar	pelucar las tur(r)as	portar vestits a plec dau còrs / hòrt motlants
adobar la veiture au ras d'una autorota	reparar lo p(e)nèu crebat de la bici	cercar lo gat perdut	portar vestits de lan
s'aucupar de son animau domètge	alucar candelas	hèser un barbacoa	randolejar damb raquetas
hèser a las quilhas	hèser au hoquei	anar per caçar los limacs	aublidar son bonet
hèser esquí	hèser patinatge	hèser matiau	airejar son apartament

se l(h)evan de d'ora	se cochar tard	sortir la nueit	bricol(ej)ar dens son garatge
marchar pès nuds	botar bòtas	se passar un desbardaire	humar una cigarreta
vesitar un jardin botanic	gahar un raumàs	gaimantejar quauqu'un	béver pomada
auger una copadura d'aiga a l'ostau	passar una dimenjada au cap dau monde	passar tota la jornada damb dus dròlles de 2 e 4 ans.	adobar lo tiulat de l'ostau
se permenar au cant de la mar	s'enamorar	auger la contra-set	hèser surf de tela
hèser sèrp-volanta			